

Туолууну хонтуруоллааһыны тупсарыхха

Партийнай олох: үлэ стилэ

Райсовет исполкомун тьма да-ирдэблэ кыһайан туруоруулаубат. Һайыстыбатыгар управлениетын Партийнай муньахтарга мьлэ-инниэри муньахты сүбүөх пар-лыбыт уураахтар хайдах төлө-тийһэй тэрилтэ-хас да уруулууралан иһалларын туһунан се-тэрилтэлэр (ветеринарнай стан-хретарь бэйэтэ да информация, ветлаборатория, пле-лаабат, атын коммунистартан холбоһук) уонна «Якутмелло-водстрой» трест Чурапчытаабы

гобо сьлдьар механизированнай колоннаатын коллективтарыгар үлэлиир уоктан таһаа коммунистар түмэр. Партийнай тэрилтэ кэники биримэрдэ ити коллективтар үлэлэригэр сыһыаннаах боппуруостарга балачча быһаан-наахтык дьүүллэһэр, партийнай муньахтарга тьма хаһаайыстыбатын специалистарын очуоттарын иһтэр. кинилэр айар бы-дэнигарын бигэртэтэр буолан иһэр.

Ол эрэри бу партийнай тэрилтэ (секретарь Ермолаев В. Ф.) СССР XXV съезе туруорбут көрдөбүлэригэр ыраадын эпийэт-тэбэттик үлэлиир. Ол да иһин тьма хаһаайыстыбатын управлениетын аппараатын үлэтигэр биэр бөдөг итэвэстэр үһүс кэниэ кыһайан туоратыллыбаттар, специалистар туһааннаах үлэ-лэригэр инициативалара мөлтөх, эппийэттэстэрэ намьыах, Медюрация көһө сьлдьар механизированнай колоннаатын курдук бодог производственной тэрилтэрдэ партийнай сабыдылал ситэтэ суох. Пле-холбоһук үлэтэ кэники сьллаларга кыһайан тупсарылыыбата.

Манна партийнай муньахтар СССР Устаабын көрдөбүлэригэр сөп түбөһүннэрэн мь ахсын мь-уулаан иһинилэрэ ситиһилтэ иһин. Ити — бирэ, Иккиһэ, партийнай муньахтарга коммунистар сьлдьымылара ситэтэ суох. Иһанылар уураахтар туолууларын тэриһин, хонтуруоллааһын, мөлтөх туруктаах, туһааннаах коммунистартан, тэрилтэлэр сьлайлааччыларыттан, специалистартан

Билиэги туругууан билиги үс совхозуугулар 14980 сьлты баар, онтон биэтэ 5787. Кара Маркс аатынан совхоз сьлтыгэ Һыаттара 2102 биэттэн 1562 кулууну мьлэн, бири да энчирип-паккэ иһтэн иһэлээр. Сага төрүөбү ыһыага субуруускайдар уонна эриликтэр көрдөрүүлэрэ эмнэ куһапана суохтар.

Оройуон үрдүкө кулуун деловой тахсыыта ааспыт дььллэ-дар 4,4 бырыһыан үрдээтэ. Ордук үчүгэй түмүгү Эрилик: Эристини уонна Субуруускай аатынан совхозтар сьлгыһыаттара ситтэтилэр. Эриликтэр кулуун деловойн 76,4, субуруускайдар 73 бырыһыанга тиэртилэр.

Быһыл совхозтар 14 сьлты иһтэр эвеноларьыгар 77 кьни үлэлиир. Кинилэртэн Кара Маркс аатынан совхоз Мугудайдаабы өтдөлениетын сьлгыһыта Михаил Семенович Толстоухон 1976 сьлга олохтоммут рекорду тупсарда: 229 сьлтыны көрөрттөн 79 иһо биэлээх, онтон 77 төртү-ү мьлэн кулуун деловой тахсыытын 97,4 бырыһыанга тиэртэ.

М. С. Толстоухон кьһыннары сьлайарын, сьлдэ-дэһиарын көрөбөккэ сьлгыларын куруутун үчүгэйдик көрө-харайар. Оттон бийэхэ, кьстэл буолабыта, атырдар үөрдөрүн бойдэһэ ыһтан ханна-ханна тиһибиттэрин ирдэспэккэ күһү-нүн, сьлһин эрэ бөрийэр сьлгы-һыттар суох буолабыта. Михаил Семенович сьлгыларын бө-йөтэ оһорбут маршрутунан сь-рыгыһынарар. Кьни ситиһинтэн атын кьстэлэнииринэн сьлгылт-тын мөһөү үсүл-төһөүл барбат, кьрээтлэп, олохтоох атырдарга үөрдөһүнэ, буоһаһынарьытар туурьаһыны таһаарьыта, өрөһү-үттэ мөлтөх туруктаах убаһа-лары тиһини бьйа-аһатыына буолабылар.

Субуруускай аатынан совхоз Болтоһотоһуу өтдөлениетыгар сьлты племенной ядрота тэрил-тэһэтэ бөһнө сьлгылар барда. Манна оһыттаах сьлгыһыттар Семен Яковлевич Москвин, Константин Дмитриевич Павлуцай, Инокентий Михайлович Сивцев уо. д. а. үтүө субьсталаахтык үлэлиилэр. Болтоһолор кулуун

деловой тахсыытын 91,7 быры-һыанга тиэртилэр. Ордук үчүгэй көрдөрүүнү С. Я. Москвин ситтэстэ. Кьни 72 биэттэн 69 ку-лууну төрөтөн иһтэр, ол эбэтэр кулуун деловойа 95,8 бырыһыан буолаарын ситистэ.

Сьлһан сьлгыһыттар Василий Васильевич Шадрин кулуун деловой тахсыытын 81,5, Василий Еремеевич Дьячковский 94 бы-рыһыанга тиэртилэр. Оттон

сүөннэр туһуөхтэрэ. Онон өрөһү-уонна мөлтөх туруктаах убаһа-ларга, ыһтан сьлгыһыатта утү-көрүү иһтин наадата барьыты-лар биллэр. Онон күһүмүгү күн-дыл бары кубулабатарьы бала-көрсөр гьна тэриһиллэһинэ та-быллар.

Өскөтүн күһүмүн эмгэди-төн биэрдэриинэ, сьлгыны күн-иһтэ мөһөһүө сирдэриинэн мь-наһыны, өйбөн тьһэн үлэти

Болзомтону эрэйэр салаа

Специалист трибуна

Хонтоһо сьлгыһыта Дмитрий Егорович Васильев көрдөрүүтэ — 94,9 бырыһыан.

Ол эрэри билигин даһаны бь-лиги оройуонмут сьлгыны ит-тэччилэрин үлэлэригэр үтүө итэвэстэр, көтүтүүлэр бааллар, өлөрү туоратыыга эппийэттэах сөрүктар тураллар. Туох ханьык иһиниэ, сьлгыны бонитировка-лаах иһиниэ атырдары апроба-циллаан хаачьыстыбаларын бь-һаарарьыт наадалаах. Итиччэни-гар эрэ кинилэр төртүттэрэ-үү-тарэ биһиэхтээх. Кулуун деловой тахсыытын үрдэтигэр биэр бы-һаарар оруолу буоһатыы кэми-гэр уруурьаһыны суох оһоруу-млар. Маньаха бийиһыттан мьлэ күһүн, убаһаны араларар кэмигэ, хас биридди атыр үөрүн ахсын аналлаах бөһөтөн оһорон убаһалары бэллэтээн иһэрбит наада.

Ааспыт өттүгэр билиги сьл-гыһыттарьыт убаһаны өлөрүү сь-һаны эрэ атыр үөрүн сьлга үү-рөн аралаллар. Иһнэ гьһэн иһтинигэ хаалларыллар убаһалар көтүмэхтик талыла-ллар, иһ-лэрин үтүө хаачьыстыбалара бол-домтоһо ыһыаллыбаттара. Иһини хатылаан таһаарьыт туһугар иһ-тинигэ хаалар убаһалары эвено-водтар специалистары кьттэ эр-дэттэн көрөллөрө, талаллара эр-биһлэр.

Саман сайын иһтэ күөбө-көхтөн, мантан мьла тьһыны өк-

тэриллэһүтээх. Мьриган сьлгы-ларга, убаһаларга эһини аһыны-гы биэрини бийиһл кэмигэр оһоруохха. Маньаха М. С. Тоһ-стоухон холобуруун бары сьлгы-һыттар батыһаллара наада.

Ордук улахан болзомтону ге-сударствога туттарар сьлгылары талыыга ууруохха. Маньаха кьрдэраас бьлэр, атырдар, куһаган сьгидьиллэх төрөһөт кьттэттар 10—15 бырыһыанна-рын брактаан, үөрдэр-структу-раларын тупсарьааха.

Сьлгы боруодатын тупсарьы-га утүмнэһүтүк иһсарьыт наада. Маньаха республикада тэриллэ-бит племяхолбоһуктар биэрэр кө-мөһөрүн, Саха сьриһтэри ТХИЧИ субьлэриин, өйһыларьы туһа-ныахтаахтыт. Бөһөлэрэ тусьа бэлансалаах хөһрөсчэттэй эвено-лары, биригээдэлэри тэриһини-практикалыааха. Ол иһтэтигэ кьнириин сурунуөх уонна сьл-гы структуратын дьиннэһүтүн тупсарьаах эгэ.

Өһүс иһтилетка иһтэ сьлгы-лар оройуон сьлгыһыттарга 11900 сьлсэи сьллээри үөрдөһү бьйыл 300 тоннагтан итэвэһө суох сьлгы эһин туттарар сөрү-ктэхтар. Ону төлөрөр туһуга бары күөсүтүтүкьһаһытын тө-лөрү туһаныаһыт.

А. МАЛЬШЕВ,
Уһа хаһаайыстыбатын управ-лениетын сьлгы интнитигэр эөөтэхнига

ОЛОХ СИВЭККИЛЭРИН БҮӨБЭЙДЭЭЧЧИЛЭР

ТОЛОРУ БЭЛЭМНЭЭХ



Хойаһыт орто оскуолатыгар элэтиилэр. Буолабыт үөрөах дььллэн аһы-лэһытыгар аналлаах үөрүтлээх дььһөһөү үөрэһэччилэр бары толору бэлэмнээх кьбиттэриин үһүһүн рэпорте оскуола дирек-тора П. А. Никитинскэ иһонск-ский эһэрлэт советин председате-лэһэ Ларя Аржаковэ бьлэрдэ.

Үөрэһэччилэри, учууталларьы уонна төрөһүттэри оскуола са-лайыһычылары, бөһнө кьһаас үөрдүрү үөрэһэччкьтэ Кола Ми-шани, дьтсэд үлэһитэ М. Е. Сла-виана, норуот үөрэһириитин туй-суһа М. С. Кондратьева өйбөһө-дөөк үөрэа дььллэһыттан иһинтик, иһтинмак эһэрдэ-

Бастаһы үрүөх сөһөлөһиһыт бьллэриин өһтэн иһорон иһордө-ри тьһаһыт. Перьдэй кьһааска кьһирээччилэри учууталлара Елена Никитиничэ Зороккьһө дьтэ-дьһынарар кьллэрэн иһэртэлэри-гар өһөрдүталаһыт.

Үөрөах дььллэ сөһөлөһө.
Д. ЗВЕРСТОВ,
хайыат общ. нөһр.



Быһыл Сьлһан орто оскуо-латыгар куучча тьһын уонна литературатын диригьтээн үө-рөһинигэ аналлаах кьһаас аһы-лыһа. Манна үөрэһинит өһө-лөр кьһин улуу куучча тьһын иһтэ бьһиллээх специалистар-манан буолуохтара.

Аналлаах кьһаас учуутал-ларын ортолоругар Саха госу-дарственинай университетин бьйыл ситиһинлээхтик үөрэ-ээн бүтэрибит эдэр специалист Алла Гаврильевна Софронова баар. Кьни «Василий Шүэһини тэһсэһиэригэр личность кон-ценцията» дьтэ темада дьь-ломнай үлэтин «туйгун» сь-һааба комүсэһэбитэ.
СНИМОККА: А. Г. Софро-нова.

Оройуон совхозтарыгар сүөһү аһылыгын бэлэмнээһин 1977 сыл балабан ыйын 5 күнүнээһи сводката

СОВХОЗТАР	Улаһар кьһин аһсапп	Эвенолар		Оккуу (сөһтэр)	Көһиһин (тонна)	Сьһлэс (тонна)		Сенаж (тонна)		От мөһкөһө (тонна)	
		барьыт	о. и. мьха-внэһороннай			былаан	туола	былаан	туола	былаан	туола
Кара Маркс	541	35	7	14640	7675	2600	1500	1000	200	400	168
Субуруускай	734	42	6	16482	9200	2900	950	1200	200	100	168
Эрилик Эристини	510	27	—	13616	6462	2000	350	800	—	—	—
Оройуон үрдэһэн	1785	104	13	44738	23337	7500	2800	3000	500	800	358

Комсөһөһкэ Любовь Демьяно-ва Якутскайдаабы педучилище доһкоһьнай өтдөлениетын бүтэ-риэһиттэн үс сьла устата Арьы-лаах дьтсэдэн саһиэдиссэһинэн сьтнннннлээхтик үлэһтэ. Кьни, бөһөтин коллективьынан эрэ му-нурдамыкка, ыаллыы өлөрөр Кьһэһин уонна Сьһан дьтсэдтэ-рын үлэһиттарын ортолоругар

араас өрүттээх методическай үлэ-ни мьтэһыыта. Эдэр, инициативалаах специа-лист сөһоруттаарьыта Диригьтэһи дьткөһиһау саһиэдиссэһинэн өрч-таһаарьылыһа.
Снимокка: Любовь Николаевна Демьянова.
П. Ононешников фототэ.

